

Manmin nga mga Balita

NUMERO 29 ABRIL 7, 2013

Ang GCN TV sa 2013 NRB Convention & Exposition



Ang mga programa sa GCN TV naglakip sa dakong gugma sa Diyos nga nagtinguha sa kaluwasan sa tanang katawhan. Ang displayhanan sa GCN TV niadtong NRB Exposition og ang presidente sa NRB, Dr. Frank Wright (tuo)

Isip magsisibya nga magsangyaw sa gahum sa Diyos og sa gugma ni Hesu Kristo ngadto sa duolan sa 170 ka mga nasod, ang GCN TV nikuha og bahin sa 70th NRB (National Religious Broadcasters) Convention and Exposition nga mao ang kinadak-ang annual gathering sa mga Christian communicators. Gihimo kini didto sa Gaylord Opryland Hotel & Convention Center sa Opryland, Nashville, United States niadtong Marso 2-5, 2013.

Ang Presidente sa NRB, Dr. Frank Wright, nihisgot mahitungod sa spiritual-recession sa Christianity sa U.S. og sa nagkadaghang pagdumili sa religious freedom, nagbutang og dakong kusog sa mga Christian broadcasters aron magtinabangay atol adtong pagsugod sa general session sa NRB Convention, March 2, 2013. Si Pastor Raul Ries og si Dr. Tony Ivans nisulti mahitungod sa ka importante sa pagkabalaan og ang pagbansay sa Pulong sa Diyos diha sa atong kinabuhi.

Ang GCN TV (www.gcntv.org) nag display sa mga sermon ni Dr. Jaerock Lee, Board Chairman og Senyor Pastor sa Manmin Central Church. Ang mga sermon gigamitan kini sa HD technology, 3D video nga presentasyon og giulohan “Heaven”, ang pasundayag sa Manmin Central Church niadtong ilang 30th Anniversary Celebration, og Easter Performance. Ang mga libro ni Dr. Lee og ang Muan Sweet Water maoy naka atrak sa mga bisita. (Human nga ang parat nga tubig nahimong tamis og mainom pinaagi sa pag-ampo ni Dr. Jaerock Lee, ang Muan Sweet Water mao ang tubig nga nagpakitag daghang kaayuhan og mga tubag nadawat pinaagi sa pagtoo.) Sa dakong tinguha, daghang magsisibya og mga bisita niduol sa displayhanan.

Among na hunahuna ang gahum sa pagpangalagad sa Manmin Broadcasting sa dihang ang tagsulat, mamumulog og experto sa propisiya sa Bibliya si

Dr. John McTernan, niingon sa iyang pagbisita sa displayhanan sa GCN TV, “Ang kamatuoran sa pagsunod sa Diyos mao ang pagkabalaan, og ang yawi sa pagsulbad sa espirituwal nga pagpahilayo og mga kasamok nga nangahitabo sa katawhan mao usab ang pagkabalaan.”


Si Pastor Edgar Cajes sa Radio Vision (AM 540) niingon, “Naminaw ko sa pagkabalaan sa ebanghelyo uban ang mga miyembro sa among simbahan pinaagi sa pagtambong sa Manmin Central Church services sa Enlace TV.” Dr. Manuel Ferreira, Presidente sa radio-station WFHL (FM 88.1) nipakita sa iyang tinguha aron ipaila ang Muan Sweet Water pinaagi sa iyang programa sa radyo human nga siya nakadungog mahitungod sa mga tubag og mga panalangin nangahimo pinaagi sa Muan Sweet Water.

Ang punto sa tigdumala sa NRB mao ang pagpasalamat ngadto ni Dr. Jaerock Lee, og sa mga Manmin members sa ilang aktibo nga partisipasyon og pagtabang.

Tungod ini ang GCN TV ni perma og ‘broadcasting cooperation agreement’ uban sa 8 ka mga magsisibya apil na ang Life Zone TV, New York sa U.S.; Credo TV, Rumania; Radio Vision; ang Jehovah TV. Dr. Slobodan Krstevski sa Shinning Light Ministries ni pasabot sa pag pangalagad sa Easter Europe og ang pag paningkamot sa mga misyonaryo sa ilang lugar og lokal nga mga dapit.


Mga trabahante sa GCN TV niingon atol sa ilang mission trip, “nindot kaayong paminawon nga epektibong makahatod” sa pulong sa kinabuhi ngadto sa katawhan bisan asa og unsang orasa pinaagi sa mga mobile tech- gadgets sama sa smart phones.”

■ Ang Mensahe ng Krus



Usa ka makagagahom nga kahimungawong mensahe alang sa tanan nga tawo kon kinsa espirituwal nga nakatulog! Sa kining libro makita kanimo ang rason nga si Hesus ang bugtong nga Manluluwas ug ang tinuod nga hinigugma sa Dios.

■ Maranasan ang Walang hanggang Buhay bago ang Kamatayan



Isang Ala-alang patotoo ni Dr. Jaerock Lee, na muling naipanganak at naligtas mula sa Bingit ng anino ng Kamatayan at nangunguna sa pag-gabay sa isang perpektong halimbawa ng Kristiyanong Buhay.



Senyor Pastor Dr. Jaerock Lee

Pinaagi sa larawan sa bitin nga bronsi nga na eksperyensiya sa katawhan sa Israel didto sa kamingawan, ato kining ma kuhaan og pagtulon-an og usab ang krus ni Hesus.

1. Ang mga katawhan sa Israel naka eksperyensiya sa insidente sa larawan sa bitin nga bronsi tungod sa ilang pagsulti og batok sa Diyos og ni Moises

Ang mga panghitabo sa Numeros 21 nahitabo human sa pagbiya sa mga Israelita gikan sa Ehipto. Human sa pagka ulipon nila didto sulod sa 400 katuig, ang katawhan sa Israel naghilak ngadto sa Diyos og gipadala si Moises isip puli niya og Iyang gitugot nga maipakita ni Moises ang Iyang pagka gamhanan.

Ang mga Israelita nagdahum nga makaabot ngadto sa “maayo og dakong yuta nga tabunok” apan sa pag biya nila sa Ehipto, ilang nakita nga ang sitwasyon lahi ra kaayo. Gituyo sa Diyos nga ang Iyang katawhan makapuyo sa kamingawan aron mahimo silang takus ga mo sulod sa yuta nga puno sa mga panalangin. Apan ang katawhan wala maka tugkad sa Iyang kabubut-on, dali kaayong nisulti og batok Niya, managbagutbot sa kada higayon nga sila mag atubang og kalisdanan. Tungod ana, gihatagan hinuon sila og mga pagsulay sa Diyos sulod sa 40 ka tuig.

Sa kamingawan, ang mga Israelita nipasangil ni Moises nga gusto niya silang patyon og sila ni reklamo sa mana (pagkaon) nga hinatag sa Diyos kanila sa pag-ingon, “gipul-an mi ining pagkaon nga walay lami” (Numeros 21:5). Ang kasuko sa Diyos makita pinaagi niadtong mga mapintas nga mga bitin og “daghan sa mga Israelita ang nangamatay” human sila napaakan. Og dinha pa nga sila niduol kang Moises nagbasol. Sa dihang si Moises nagpakiluoy sa Diyos, gisultian siya sa Diyos og unsaon pag pugong aron dili sila ma sugamak pag-ayo og aron maluwas sa kamatayon. Gisunod ni Moises ang tanan nga sugo sa Diyos, naghimo siya og larawan sa bitin nga bronsi og iya kining gibutang sa tumoy sa tukon, og kinsa kadtong mo tan-aw ini bisan napaakan sa mga pintas nga bitin mabuhi.

2. Pagtulon-ang Espirituwal nga Makat-onan sa Insidente sa Mapintas nga mga Bitin

1) Bisang og unsa pay atong problema, adto gyud ta mokuha og solusyon sa Diyos.

Kay Siya man ang naay hingpit nga awtoridad, sa kinabuhi, kamatayon, mga grasya, og daotang palad sa tawo, ang Diyos mi pa tim-aw sa mga mapintas nga bitin ngadto sa mga Israelita og

niluwas usab kanila sa kadaot. Ang mga bitin wala lang basta ni tim-aw gikan sa yuta. Sa kamingawan, ang pintas nga mga bitin og tanga kumon kaayo, apan kay gi protektahan man sa Diyos ang Iyang katawhan, kining mga mananapa wala makaduol nila. Sa ilang pagsulti og batok sa Diyos, nawala diha nila ag proteksyon sa Ginoo og nahiagom hinuon sila sa kadaot.

Mao nga, ang mga Israelita nangita og nakakita og solusyon gikan sa Diyos, sa ilang problema tungod sa pintas nga mga bitin. Mao usab kita, ato gyung pangitaon ang solusyon gikan sa Diyos sa atong tanan nga mga problemang giatubang aning kalibutana. Ang “pintas nga mga bitin” mao ang kaaway nga demonyo og satanas. Ang kaaway nga demonyo mo tukub sa tanang unodong tawo nga nagpakabuhi taliwala sa ilang mga sala og mohatag sa katawhan og mga pagsulay og mga sakit.

Kon ang tawo aning kalibutan mag atubang og aksidente, mag-antos og mga sakit, mga kalisdanan, maghunahuna lang sila nga kini palad lang, o mga panghitabo lang gyud. Apan ang mga anak sa Diyos, mangita gyud sa gamot sa mga problema og mangitag sulbaran pinasubay sa Pulong sa Diyos. Maghinulsol gyud sa daotang mga binuhatan og moduol Niya sama sa mga Israelita nga nagbasol sa ilang mga sala og ni ngadto ni Moises. Kon ang tawo mo gisi sa dughan pinaagi sa paghinulsol, mo buak sa pader sa sala, og moduol sa kahayag, ang Diyos mo hatag og kasulbaran sa ilang mga problema.

2) Mapasalamaton og malipayon gyud tang mo antos sa mga pagsulay sa pagtoo.

Pinaagi lang sa pagtugot sa mga pagsulay sa pagtoo ngadto sa Iyang mga anak nga aron sila makaangkon og pagtoo nga sama sa bulawan, kay ang Diyos nag-andam og sakayan para sa matag usa, sakayan nga angayan para sa Iyang mga panalangin (Santiago 1:4). Bisang ang mga amahan sa pagtoo nahiagom sa tanang klase sa mga pag-antos og taas ang higayon sa mga pagsulay aron ilang madawat ang mga panalangin nga gisaad sa Diyos.

Mao usab, ang mga pagsulay sa kamingawan nga nahiagoman sa mga Israelita, kadto proseso nga maagian aron sila makaabot sa Canaan, ang yuta sa mga panalangin sa Diyos (Deuteronomio 8:15-16). Kon misalig lang gyud sila sa Diyos og wala mag bagutbot, mabag-o unta ang ilang kaugalingon og mapasalamaton sa Iyang gugma og mga panalangin.

Kon kita maka antos sa mga pagsulay sa pagtoo nga naay kalipay og pasalamat, sigurado ta nga makasulod sa Promise Land of Canaan – ang

Han'ay sa “The Message of the Cross” – (26)

Ang mga Mapintas nga Bitin og ang Krus

“Og giingnan si Moises sa Diyos, ‘Paghimog larawan sa bitin nga bronsi og ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Og ang hipaakag bitin dili mamatay kon makatan-aw niini’. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga bronsi og iyang gibutang sa tumoy sa usa ka tukon. Og kon ang hipaakan og bitin motan-aw sa bitin nga bronsi, dili siya mamatay.” (Numeros 21:8-9)

“Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronsi nga gibutang og tukon, ang Anak sa Tawo kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga motoo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan.” (Juan 3:14-15)

gingharian sa langit. Kon atong andamon ang atong kaugalingon nga mahimong angayan nga sakayan sa Iyang mga panalangin, bisang sa mga pagsulay, atong ma buntog, og makapamatuud ta sa atong pagtoo, bisang pa ang kaaway nga demonyo dili maka pasangil nato sa daotang mga binuhatan ining abot sa panahon sa mga panalangin sa Diyos.

Ang pagsulti og pagbagulbol batok sa Diyos, makadugang lang sa mga pagsulay og kana mismo ang magpamatuod nga ikaw kulang sa pagtoo og wala pa mahimong bayanan nga angayan sa mga panalangin sa Diyos.

3) Ang Diyos nitabang sa Iyang katawhan aron maka angkon og pagtoo pinaagi sa pagtan-aw sa bitin nga bronsi.

Sa dihang gipamaak ang mga Israelita sa bangis nga mga bitin, maluwas lang sila kon motan-aw sa bronsi nga bitin nga gibutang sa tumoy sa tukon. Nagpasabot ba ni nga dili makahimo sa pag-ayo ang Diyos ubos sa Iyang gahum kon dili mo tan-aw sa bronsi nga bitin? Kon naa lang silay pagtoo sama sa senturyon nga gihulagway sa Mateo 8 nga diin niingon si Hesus, “Isulti lang,” ang buhaton lang unta sa Diyos mao ang pag-ingon, “Pag-ayo.”

Apan ang mga Israelita walay sama niini nga pagtoo. Dili mahitabo og dako ang gahum sa Diyos para sa katuyoan kon ang tawo walay pagtoo, gipakita sa Diyos nila ang ilhanan sa pagtoo. Sa pagkakita nila sa larawan sa bitin tumoy sa tukon, ang bitin nga mamaak nila og hapit nila mopatay, nakaangkon sila og hugot nga pagtoo nga ang Diyos moluwas nila adtong bangis nga bitin.

Si Hesus niingon nato sa Juan 4:48, “Wala gyud ninyo’y motoo nako gawas kon kamo makakitag mga milagro.” Sa pagkakita, pagkadungog, og pag eksperyensiya sa gamhanang lihok sa Diyos nga walay tawo nga maka sunod sa paghimo, bisang gani ang dili mga magtutuo sayon og dali ra kaayong mo ila sa Diyos og ang mga pagtutuo makaangkon og tinuod nga pagtoo og magpakabuhi sa Pulong sa Diyos.

3. Ang Kapangandaman sa Diyos sa Kaluwasan pinaagi sa mga Israelita nga mo Tan-aw sa Bronsi nga Bitin

Sa pulong ni Hesus nga mabasa sa Juan 3:14-15, “Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronsi nga gibutang og tukon, ang Anak sa Tawo kinahanglan iisa usab aron ang tanan nga motoo kaniya makabaton og kinabuhing dayon” dinhi atong makita nga nagpasabot sa paglansang ni Hesus. Sa sama nga ang bronsing bitin gibutang sa tumoy sa usa ka tukon, si Hesus nga walay sala gibitay sa krus aron paglukat nato sa

atong mga sala.

Ngano man nga ang Bibliya nikuha og basihan sa pagtan-aw sa bronsi nga bitin? Kana tungod kay ang paglansang ni Hesus direkta nga nagtumbok sa pagbalda sa kaaway nga demonyo og satanas. Ang atong pagtan-aw ni Hesus didto sa krus maoy atong pag saksi sa pag balda og pag sumpa sa awtoridad sa kaaway nga demonyo og satanas, kon motoo ta ana; atong maangkon ang kinabuhing dayon.

Pinasubay sa balaod sa espirituwal nga gingharian, ang bayad sa sala kamatayon; mao nga, human sa pagpakasala ni Adan, siya og ang iyang mga kaliwat paingon sa kamatayon. Human sa kinabuhi sa tanang klase sa mga pagsulay og mga pag-antos aning kalibutana ubos sa awtoridad sa kaaway nga demonyo, ang matag usa paingon sa impeyerno og mag angkon didto sa silot nga walay katapusan.

Sa dihang ang kaaway nga demonyo nag apura sa mga tawong daotan aron ipa lansang ang walay sala nga Hesus nga nianhi lang sa kalibutan aron pagluwas sa katawhan, ang demonyo nagtoo nga pinaagi sa pagpatay ni Hesus siya nakasiguro nga iyang hangtud nga ma huptan ang awtoridad sa kamatayon, apan ni sangpot nga ang maong awtoridad iyang nawala. Kay ang balaod sa espirituwal nga gingharian nag mando nga ang silot sa kamatayon mahimo lang para sa mga makasasala apan ang kaaway nga demonyo ni supak sa balaod og nipatay ni Hesus, nga kinsa walay original nga sala o sa sala nga kinaugalingong nahimo.

Sugod ato, siya napugos sa pagbuhi sa awtoridad sa kamatayon og gibalik kini ngadto ni Hesus. Mao nga, ang tanang modawat og motoo ni Hesu Kristo isip ilang Manluwas makadawat sa kaluwasan og kon sila mag-ampo pinaagi sa pagtoo sa Iyang ngalan, sila maka lingkawas sa tanang mga pagsulay og balatian.

Sa mga Israelita, ang masinugtanon nangabuhi sa dihang sila nitan-aw sa bronsi nga bitin, apan ang mga masupilon og mga tig-a og dughan nangamatay sa hilo sa bangis nga mga bitin. Mao usab, nga ang tawong modawat ni Hesu Kristo karon makakab-ot sa kaluwasan apan walay kaluwasan niadtong wala motoo og dili makalikay nga mahulog ngadto sa impeyerno.

Mga kaigsoonan ko diha ni Kristo, maayo unta nga kamo magpasalamat sa gugma sa Diyos nga ni sakripisyo sa Iyang Bugtong Anak aron lang pagluwas sa tanang katawhan og aron makadawat sa mga grasya dinhi sa kalibutan og maka puyo sa himayang dayon sa langit, sa ngalan sa atong Ginoong Hesu Kristo ako naga-ampo!

Ang Pag-angkon sa Pagtoo

1. “Manmin Central Church” nagatuo nga ang Bibliya mao ang gininhawang pulong sa Diyos, perpekto og walay sipyat.
2. “Manmin Central Church” nagatuo sa panaghiusa’ng lihok sa Diyos nga Trinidad: Diyos nga Balaang Amahan, Diyos nga Balaang Anak, og Diyos nga Balaang Espiritu Santo.
3. “Manmin Central Church” nagatuo nga kita mapasaylo sa atong mga kasal-anan pinaagi lamang sa dugo ni Hesu Kristo.
4. “Manmin Central Church” nagatuo sa pagkabanhaw og pagkayab ni Hesu Kristo, sa Iyang ika duhang pagbalik, panahon sa kalipay og ang Lanigt nga walay katapusan.

5. Mga Miyembro sa “Manmin Central Church” ni angkon sa ilang pagtoo diha sa “The Apostles’ Creed”, sila nagatuo sa unod sa mga pulong nahisulat niini.

“Ang Diyos mismo ang naghatag sa kinabuhi og ginhawa sa tawo og sa tanang butang” (Buhat 17:25).
 “Ang kaluwasan makaplagn lamang diha kaniya kay dinhi sa kalibotan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Diyos ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato” (Buhat 4:12).

Manmin nga mga **Balita**

Published by Manmin Central Church

Bisayan

235-3 Guro-3dong, Guro-gu, Seoul, Korea (postal code 152-848)
 Tel: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048
 http://www.manmin.org/english
 E-mail: manminministry@hotmail.com
 Publisher: Dr. Jaerock Lee
 Managing Editor: Geumsun Vin

Gusto Nakong Mailhan ang Buhi nga Diyos

Q Gusto nakong mailhan ang akong Diyos Amahan isip Iyang anak sa tanang panahon og maka eksperyensiya Niya. Unsa ang akong buhaton aron mailhan ang buhi nga Diyos?

A Ang kinahanglan og importanteng butang aron mailhan ang Diyos magkugi ka gyud sa pagpangita Niya sa nahisulat sa Panultihon 8:17. Ang Diyos nahigugma nato labaw sa tanan og Siya ang unang nangita nato. Apan ang Diyos dili mo pugos nato sa pag abli sa atong kasingkasing aron siya makasulod og makaila nato. Molihok Siya pinasubay sa Iyang hustisya. Makasulod lang siya sa atong dughan kon kita lunsay nga mo abli sa atong kasingkasing (Gipadayag 3:20). Ang atong pagpangandoy nga makaila sa Diyos magmatinud-anon kon kita pobre og espiritu. Kon ikaw naay matinguhaong kasingkasing sa pag-ila sa Diyos moadto gyud ka sa lugar diin tua ang Diyos. Karon sultian tika sa upat nga paagi aron makaila sa Diyos nga kinsa nagpuyo sa kahayag, kaayo og gugma.

1 Imong mailhan ang Diyos pinaagi sa pagsunod sa Iyang Pulong

Ang 66 ka libro sa Bibliya nagsulti nato kinsa ang Diyos og unsa ang Iyang kabubut-on para sa nato. Espesyal nga nagsulti nato kon unsa kadako ang gugma sa Diyos ngari nato. Pinaagi sa Bibliya, ato ning masabtan mga butanga og sa samang gidak-on ang atong pagtoo sa Diyos motubo. Ang rason nganong mo simba ka og magkat-on sa Pulong sa Diyos aron imong mailhan ang Diyos pinaagi sa Pulong.

Ang Bibliya gisuwat pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo (2

Timoteo 3:16), mao nga ato gyung sabton ang tinuod nga pasabot ubos sa tabang sa Espiritu Santo. Unya, ang Pulong mabuhi og aktibo nga mo lapus ngadto sa dibisyon sa atong kalag, espiritu og bisan pa gani sa lutahan og kauyokan sa nahisulat sa Hebreo 4:12.

Sa imong pagsunod sa Pulong sa Diyos nga nagsulti nato sa pagbuhat, ayaw buhata, tagoi, o ilabay ang ubang butang, nagkalain-laing mga problema sa kinabuhi ang ma sulbad, og ang mga panalangin moabot nimo.

2 Imong mailhan ang Diyos pinaagi sa matinguhaong pagsangpit og paghilak diha sa pag-ampo

Kon kita matinguhaong mag-ampo ngadto sa Diyos sa ngalan ni Hesu Kristo, kita mahatagan sa inspirasyon sa Espiritu Santo, og atong masabtan ang dughan og kabubut-on sa Diyos nga naa sa Pulong. Og mahatagan usab kita og gahum aron sa pagsunod sa Pulong sa Diyos.

Ang pag-ampo dili monologo. Kini ang pagpakig estorya sa Diyos. Kon ang Iyang anak mag-ampo, ang Diyos maminaw nila og hikapon ang ilang dughan o hatagan sila sa pasabot. Mao kini ang atong pagpakig estorya sa Diyos Amahan. Naa ta'y personal nga pagpakig estorya sa Diyos. Dugang pa, kon mag-ampo ta pinasubay sa kabubut-on sa Diyos, Iya kitang tubagon pinasubay sa balaod sa hustisya. Pinaagi ining maong okasyon, atong mailhan og ma eksperyensiya ang Diyos.

Kita nahibalo kon unsa ang gibuhat sa buta nga tawo,

Bartimaeus, aron iyang masugatan si Hesus pinaagi sa pagbasa sa Marcos 10:46-52. Iyang nadawat ang tubag ni Hesus pinaagi sa iyang matinguhaong pagpangita ni Hesus sa dako nga tingog. Sa dihang gibadlong siya sa mga tawo nga pahilumon, ni syagit pa hinuon siya og samot. Sa katapusan, nasugatan niya si Hesus og naabli ang iyang mata sumala sa iyang gusto.

Daghang mga propeta sama ni Elijah og Peter nag syagit sa ilang mga pag-ampo. Si Hesus nag-ampo sad sa Iyang tibuk kusog nga ang iyang singot nagtulo sama sa dugo nga nangahulog sa yuta. Kon maghilak ka sa kinasingkasing nimo nga pag-ampo, dili ka maka hunahuna og walay mga pulos og dili ka dukaon. Mao nga kon mag-ampo ka, manghinaot ko nga mag-ampo ka sa tibuk mong dughan og maghilak ka sa determinasyon nga imo gyung mailhan ang Diyos (Jeremias 33:3).

3 Imong mailhan ang Diyos pinaagi sa pagdayeg diha sa imong dughan

Malipay kaayo ang buhi nga Diyos sa mga pagdayeg. Sa giingon sa Salmo 69:30-31, "Daygon ko ang Diyos pinaagi sa awit, og isangyaw ko ang Iyang pagkagamhanan pinaagi sa mga pagpasalamat. Mas makapahimuot kini sa Ginoo kaysa halad nga baka o sa usa ka tibuk turong baka."

Kon ang Iyang mga anak mo pasidungog niya pinaagi sa mga maanindot nga pagdayeg, ang dughan, mata og mga dalunggan sa Diyos nagpatalinghug sa Iyang mga anak. Mao kini ang rason nganong mapuno ta sa kalipay og emosyon kon kita magkanta og mga pagdayeg Niya.

Sa Bibliya, atong makita nga nga mga amahan sa pagtoo perming nagdayeg sa Diyos. Sama ni David. Si David malipay

kaayong magkanta og mga pagdayeg kon siya inusarang manugway og bisan naghalad siya ngadto sa Diyos isip hari. Ang Diyos nahigugma ni David og panahon sa iyang mga pagdayeg siya perming giubanan sa Diyos.

Ang mga pagdayeg nga iyang gikanta naglakip sa gahum sa kahayag. Sa dihang si David motugtog sa alpa ang daotang espiritu nga mo samok ni Saul mo pahawa, nahisulat sa 1 Samuel 16:23. Sa 2 Hari 3, si Eliseo gitandog sa Diyos og nakadawat sa Pulong sa Diyos sa dihang ang mag-aawit nipatingog sa alpa. Kon atong daygon ang Diyos sa Iyang kamaayo, gugma og gahum, Siya malipayong modawat sa atong mga pagdayeg og iyang ipakita ang iyang dakong gugma ngari kanato.

4 Imong masugatan ang Diyos pinaagi sa pagsimba sa espiritu og matuod

Ang mga amahan sa pagtoo gikan ni Abraham, Isaac, og Jacob sa Daang Testamento makig estorya sa Diyos pinaagi sa mga sakripisyo. Si Haring Solomon nakaila og naka eksperyensiya sa Diyos sa kaalam og sa gigikanan sa mga panalangin pinaagi sa paghatag og 1,000 ka mga sakripisyo. Katong mga sakripisyoha tugbang sa atong panahon karon sa pag worship service sa Bag-o nga Testamento.

Sa Juan 4:24 si Hesus niingon, "Ang Diyos Espiritu og katong magsimba niya kinahanglang magsimba diha sa espiritu og sa kamatuoran." Ang pagsimba diha sa espiritu nagpasabot nga magsimba sa Pulong sa Diyos 'pan sa kinabuhi' diha sa atong dughan pinaagi sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Og ang

kamatuoran nagpasabot nga sa pagsimba pinaagi sa sakto nga panabot sa Diyos, sa tibuk natong lawas, dughan, kabubut-ong dedikasyon, og uban ang gugma para sa Diyos og naay kalipay, pasalamat, pag-ampo, pagdayeg, buhat, og mga halad.

Ang mga panalangin moabot nato kon kita magsimba sa tibuk natong dughan sa espiritu og kamatuoran. Mapuno ta sa paglaum para sa Langit, kalinaw, og kalipay. Kini mao ang ebidensya nga imong nailhan ang Diyos nga mao ang gigikanan sa kinabuhi og kalinaw. Kon atong ampingan ang maong klase sa grasya sa atong kinabuhi, atong perming mabati ang Diyos nga perming nag-uban nato sa tanang panahon. Atong mailhan ang Diyos matag adlaw.

Natawo ko nga bungol, og sugod sa edad nga 9, maibog ko sa sama nako nga babaye. Akong hatagan og bisan unsa ang akong maibgan aron madani nako, og mag sul-ob ko og panglalaki nga bisti og mag linaki ko sa akong lihok.

Usa ka adlaw, nibisita ko sa akong amiga, si Jiparet, tomboy sad nga permi nakong kauban adto sa diskohan. Apan siya nausab. Nahimo na siyang deaconesa nga matinod-anong nagsunod sa kristohanong kinabuhi. Iya pa ganing gisugid nako ang Manmin Central Church sa Korea.

Disyembre 2010, nibisita ko sa Phuket Manmin Deaf Church sa Thailand. Ang mga miyembro nanan-aw sa serbisyo sa Manmin Central Church piaagi sa Nefsis ang 'multipoint video conferencing system.'

Si Senyor Pastor Jaerock Lee nagwali. Makita nga siya puno sa gugma. Dili siya gusto nga naay bisan usa ka kalag nga maadto sa impeyrno og nagtinguha siya nga ma giyahan ang 7 ka bilyong katawhan sa kalibutan ngadto sa Langit. Nagtan-aw niya, akong nabati ang init nga gugma sa Ginoo diri sa akong dughan.

Dugang pa, daghan ko'g mga amiga nga mga bungol sukad pa sa among pagkabata og ako silang nakita nga naay kausaban tungod sa simbahan. Akong na hunahua nga kaning simbahana naay dakong kalahian. Labaw sa tanan, akong nahibaw-an nga naay Langit og Impeyrno.



“Sa pagkaila sa Diyos, nakalingkawas ko sa kinabuhi nga usa ka tomboy”

Junior Deaconesa Radaban Bichitbut
(Phuket Manmin Deaf Church, Thailand)

Labi na sa pagbasa sa libro ni Dr. Jaerock Lee nga “Hell”, akong nasabtan ang kasubo sa impeyrno og ni desisyon ko nga dili na magpakabuhi sama sa una. Wala na ko magtinomboy. Pagkahuman, motabong ko sa tanang klase sa serbisyo og dili mo palta sa Daniel Prayer Meetings. Nagsulay ko nga mahimong balaan.

Ang akong inahan, mga silingan, og mga kaila nakuyawan sa akong pagbag-o. Bisan ako sa akong kaugalingon nahibulong nga nahimo nga gyud kong babaye.

Summer sa 2012, nibisita ko sa Korea og niapil sa Manmin Men's and Women's Summer Retreat. Ang santuwaryo sa Manmin Central Church sa akong unang pagbisita puno sa balaan nga grasya.

Labaw kong nangandoy nga mahimong balaan sa pagka saksi sa mga miyembro sa simbahan nga nanaghilak diha sa pag-ampo, atol sa Daniel Prayer Meeting, aron mahimong balaan. Akong na eksperyensiya ang gugma sa Diyos diha sa akong kasingkasing sa tibuok higayon sa maong Summer Retreat. Ako determinadong magbalos sa mga grasya.

Balik sa Thailand, ako makugihong naghimo sa kristohanong kinabuhi. Ako usab nga gipasidunggan ang Diyos pinaagi sa pagsayaw sa simbahan og pagsangyaw sa ebanghelyo. Manghinaot ko nga daghang bungol ang maluwas og maghimaya sa Diyos.

“Naayo ko sa 60 katuig nga asma og 13 katuig nga atritis sa tuhod”



Deaconesa Yujung Jang
(69 anyos, 3-32 Parish)

Usa ka adlaw niadtong 2006, nagbasa ko og Bibliya sa subway. Ang tawo niduol nako og naay gitunol. Kopya sa *Manmin Balita* nga naglakip sa panghimatuod ni Deacono Yunseop Kim nga na imbalido sa pisikal nga naay pinakagrabi nga 'disability'. Ang tawo nga niduol mismo nako mao si Deacono Kim.

Niadtong panahona, nagsalig lang ko sa sungkod tungod sa right-sided hemiplegia kini tungod sa operasyon sa akong brain-tumor. Nag-antos sad ko sa asma og atritis sa akong tuhod.

Nagbasa sa mga panghimatuod, nahibulong og malipayon kaayo kong naghunahuna, “Tinuod ba ang ingon aning milagro nga mahitabo?” Nangandoy kong makaadto sa Manmin Central Church.

Human nga naka eksperyensiya sa gugma og gahum sa Diyos diha sa mga serbisyo og pag-ampo

Septembre 2006, nitabong ko sa Friday All-night Service. Samtang nagwali, si Senyor Pastor Jaerock Lee nipasabot sa lawum nga parti sa espirituwal nga kalibutan sa pinaka sayon nga masabtan, nga maoy naka pasabot nako sa kabubut-on sa Diyos. Napuno ko sa Espiritu sa ika duhang tunga sa maong Friday All-night Service.

Akong nabati ang tumang kalipay sama nga nakaabot ko sa Langit. Unya nagpa rehistro ko sa Manmin Central Church.

Si Dr. Lee mura og busy kaayo apan makig kita siya sa mga miyembro sa dili pa ang serbisyo kada simana og mag-ampo nila aron ilang madawat ang mga tubag og kaayuhan gikan sa Diyos. Paglabay sa panahon ang sintoma sa right-sided

hemiplegia ni arang-arang og wala madugay naka lakaw ko nga walay sungkod. Dugang pa, naayo ang akong mata makakita ko og tarong bisan walay antipara. Hallelujah!

Nagmalipayon og Baskog bisan tigulang na

Enero 2, 2013, dugang kahibulongan ang nahitabo nako. Nagtabong ko sa Daniel Prayer Meeting. Giubo ko pag-ayo tungod sa asma. Nag-ampo ko pag-ayo, “Diyos Amahan! Dili ko maka-ampo tungod sa asma. Palihug ayoha ko ini.”

Sa kalit lang, mura ko og kasukaon og niadto ko sa kasilyas, nisuka og daghan. Unya wala nako ubha og naayo ko sa asma nga maoy naghatag nako og problema sulod sa 60 katuig. Wala pa gyud ko naayo og asma nga dugay na nakong giantos, apan naayo lang ko human makadawat sa mga pag-ampo sa panalangin ni Dr. Lee niadtong New Year's Service.

Enero 8, 2013, sa gihapon, naglista ko sa 'Summary of Previous Sermon' nga makita sa Weekly Bulletin sa simbahan, ang inspirasyon sa Espiritu niabot nako og akong nabati nga ang akong lawas naa sa panganud. Unya, naayo ko sa atritis sa akong tuhod nga naa nako sulod sa 13 na katuig! Karon makasaka og makanaog ko sa hagdanan nga walay sakit nga mabati bisan moluhod pa aron mag-ampo.

Akong pasalamatang og himayaon ang Diyos nga nanalangin nako sa piskay og malipayong kristohanong kinabuhi bisan ako tigulang na.



Nakagamit siya og 'brace' para sa iyang likod og matulog nga maglingkod, apan karon mahimo nang mag bisiklita.



Human sa pagdawat sa pag-ampo ni Dr. Lee, kompleto siyang naayo og nakaangkon sa malipayong pamilya.

Mga Sangay ng Ministryo ng Manmin sa Pilipinas

Manila Manmin Holiness Church	Bataan Manmin Holiness Church	Isabela Manmin Holiness Church	Cavite Manmin Holiness Church	Imus Manmin Holiness Church	Cebu Manmin Holiness Church	Davao Manmin Holiness Church
441 Patato St, J-Figuera Sampaloc, Manila, Philippines Pastor Peter Bae Pastor Lucy Lee 2-735-1423	067 Daang Bago, Dinalupihan, Bataan, Philippines Pastor Peter Bae Pastor Crystal Lee 0910-262-5465	Purok 3, Brgy, San Roque, San Mateo, Isabela, Philippines Pastor Peter Bae Pastor Lucy Lee 0905-649-1120	5 Lot 33 Bk 1, Canutuhan (tenant), Santiago Gen. Trias, Cavite, Philippines Pastor Sharon Cho 046-850-3193 / 0916-674-3903 / 0905-319-8191	Blue Bell St. Plaridel III Sub. Bayan Luma 7, Imus Cavite, Philippines Pastor Jubeom Kim 0927-311-7633	LOT N. 402 - B-4 Looc Along Side The Canjularo Road, Lapu-Lapu City Cebu, Philippines Pastor Rossetta Sung 0921-635-7595	301 Ilang Ilang St. Flores Village, Bangkal, Davao City, Philippines Pastor Kathryn Kim 0908-635-2714